

## UPUTSTVO ZA PRETRAGU REGISTRA

Pretraga Registra nameta pokreće se klikom na dugme „Pretraga“, čime se otvara prozor koji daje opciju za pretragu baze nameta i pretragu baze licenci.

### Pretraga baze nameta


Ulaskom na pretragu baze nameta otvara se prozor na kome su vidljive 3 cifre:

- **Broj nameta u bazi**, koji je na primjer 2.031, označava ukupan broj nameta sa statusom „Važeći“ koji se nalazi u bazi<sup>1</sup>.
- **Broj razvrstanih nameta**, koji je na primjer 26.431, označava ukupan broj razvrstanih nameta sa statusom „Važeći“ koji se nalazi u bazi<sup>2</sup>. Ovaj broj je znatno veći od prethodnog jer računa namete koji su razvrstani u zavisnosti od različitih kriterijuma kao što su: opštine u kojoj se primjenjuju, gradske zone, različite količine određenog materijala, veličine bilborda i slično. Na taj način, jedan namet može biti razvrstan i na više desetina razvrstanih nameta, što je razlog zbog kojeg je u bazi veliki broj pod ovom stavkom.
- **Propisi** u kojima su definisani osnov ili iznos nameta, na primjer 565, označava ukupan broj propisa iz kojih su unijeti podaci u bazu Registra nameta<sup>3</sup>. Propisi su podijeljeni u 2 kategorije:
  - Propisi koji definišu namet (najčešće zakon)
  - Propisi kojima se definiše iznos nameta (najčešće podzakonski akt koji je donešen na osnovu propisa kojim je definisan namet, ali može da bude isti propis kojim je propisan i osnov za donošenje).

<sup>1</sup> Kada se nameti broje po „Nazivu“, broji se koliko ima različitih naziva nameta u statusu „Važeći, aktivan“. odnosno, 2 nameta koji imaju isti naziv su izbrojana jednom

<sup>2</sup> Kada se nameti broje po „Razvrstanom nazivu“ broji se ukupan broj nameta koji imaju status „Važeći aktivan“, odnosno 2 nameta sa istim razvrstanim nazivom se broje kao dva.

<sup>3</sup> Kada se broje propisi, broje se samo aktivni, to jest oni koji su vezani za namete koji su u statusu „Važeći aktivan“



U cilju unapređenja registra, omogućeno je postavljanje komentara. U slučaju kada je namet već u registru, komentari se upisuju za svaki namet pojedinačno, uz neophodnu registraciju i prijavu korisnika. U slučajevima kada namet, koji postoji u praksi, nije u bazi, komentari se mogu dati slanjem mail-a na kontakt adresu scc@scc.org.me.

Pretraga registra se vrši po svim atributima koji postoje u bazi. Za jedan atribut je moguće izabrati više opcija.

NAMETI    LICENCE

Pretraga registra nameta

Broj nameta u Registru: 2279

Broj razvrstanih nameta u Registru: 27626

**Pretraga baze nameta se vrši po atributima.** Dovoljno je da se izabere jedan atribut, ali može istovremeno i više njih, ukoliko je potrebno da se pretraga „suzi“. U nastavku je spisak atributa koji se nalaze u bazi i po kojima se može vršiti pretraga (18).

Naziv atributa	Opis atributa
Naziv	Grupisani naziv nameta
Naziv na engleskom	Grupisani naziv nameta na engleskom jeziku
Razvrstani naziv	Razvrstani naziv nameta
Primjena	Teritorija na kojoj se primjenjuje propis, odnosno razvrstani namet
Vrsta nameta	Vrsta nameta
Propis nameta	Zakonski akt kojim je data osnova za namet. Naziv propisa, SL broj i član ili tarifni broj.
Propis iznosa nameta	Zakonski akt kojim je propisan iznos nameta. Naziv propisa, SL broj i član ili tarifni broj
Klasifikacija propisa nivo 1	Oblast privredne djelatnosti nivo 1
Klasifikacija propisa nivo 2	Oblast privredne djelatnosti nivo 2
Datum početka primjene	Datum od kada važi propis, to jest od kada namet počinje da se plaća
Iznos nameta	Iznos nameta definisan propisom
Osnovica	Osnovica za naplatu, npr: m2, bilbord, komad ... stvarni trošak usluge, po broju strana
Žiro-račun	Račun za upлатu primaoca
Način plaćanja	Način plaćanja nameta
Kada se plaća	Trenutak kada se vrši uplata
Periodičnost plaćanja	Periodičnost plaćanja nameta
Institucija	Institucija kojoj se plaća namet / primalac
Obveznik plaćanja	Obveznik plaćanja (fizičko lice, pravno lice)

**Pretraga se vrši unošenjem riječi za pretragu i klikom na dugme „Pokreni pretragu“.**

**Za tekstualne atributе** (Naziv, Naziv na engleskom, Razvrstani naziv, Propis nameta, Propis iznosa nameta, Datum početka primjene, Iznos nameta, Žiro-račun, Institucija i Obveznik plaćanja) kriterijum za pretragu se unosi u odgovarajuće tekstualno polje. Na primjer, ako korisnik u polje označeno sa „Naziv“ uneše samo jednu riječ, biće izlistani svi nameti koji u svom nazivu imaju tu riječ.

The screenshot shows a search interface with the following fields:

- Naziv (Name)
- Naziv na engleskom (Name in English)
- Razvrstani naziv (Categorized name)
- Primjena (Application) dropdown
- Vrsta nameta (Type of item) dropdown
- Propis nameta (Regulation name)
- Propis iznosa nameta (Regulation amount name)
- Klasifikacija propisa nivo 1 (Classification of regulations level 1) dropdown
- Klasifikacija propisa nivo 2 (Classification of regulations level 2) dropdown
- Datum početka primjene (Date of application) MM/DD/YYYY
- Iznos nameta (Amount name)
- Žiro-račun (Bank account) dropdown
- Način plaćanja (Payment method) dropdown
- Kada se plaća (When paid) dropdown
- Periodičnost plaćanja (Frequency of payment) dropdown
- Institucija (Institution) dropdown
- Obveznik plaćanja (Payee) dropdown

Ukoliko se pretraga vrši **po atributu koji unaprijed ima definisane vrijednosti** („Primjena“, „Vrsta“, „Kategorizacija propisa nivo 1“, „Kategorizacija propisa nivo 2“, „Način plaćanja“, „Kada se plaća“, „Periodičnost plaćanja“), pretraga se vrši odabirom jedne ili više vrijednosti toga atributa.

Atribut „Primjena“ označava opštinu u kojoj se namet primjenjuje, ima 26 vrijednosti i pretragom se može izabrati jedna, više ili sve vrijednosti. Atribut “Vrsta nameta” ima 19 vrijednosti.

Primjena		Vrsta	
1. Crna Gora	14. Mojkovac	1. Akcize	10. Takse izletničke
2. Andrijevica	15. Nikšić	2. Carina	11. Takse komunalne
3. Bar	16. Petnjica	3. Kazne novčane	12. Takse ostale
4. Berane	17. Plav	4. Naknada	13. Takse lučke
5. Bijelo Polje	18. Pljevlja	5. Ostalo	14. Takse posebne
6. Budva	19. Plužine	6. Porezi, prirezi i doprinosi	15. Takse sudske
7. Cetinje	20. Podgorica	7. Takse administrativne	16. Takse turističke
8. Danilovgrad	21. Rožaje	8. Takse boravišne	17. Takse turističkog doprinosa
9. Gusinje	22. Šavnik	9. Takse boravišne nautičke	18. Takse ugostiteljske
10. Golubovci	23. Tivat		
11. Herceg Novi	24. Tuzi		
12. Kolašin	25. Ulcinj		
13. Kotor	26. Žabljak		

Atribut „Klasifikacija propisa nivo 1“ i „Klasifikacija propisa 2“ su vezani za propis nameta, to jest označavaju oblast primjene propisa nameta. Međusobno su uvezani su i nivo 2 je podoblast nivoa 1, tako da je potrebno najprije izabrati nivo 1, a ukoliko je potrebno i nivo 2. Nivo 2 ne može biti nezavisno izabran. „Klasifikacija propisa nivo 1“ ima 24 vrijednosti, dok „Klasifikacija propisa nivo 2“ ima 193 vrijednosti.

Klasifikacija propisa nivo 1	
1.	Državno uređenje
2.	Državna uprava
3.	Obrana i bezbjednost, vojska
4.	Unutrašnji poslovi
5.	Udruženja i druge organizacije
6.	Pravosuđe
7.	Javni prihodi
8.	Banke i finansijsko poslovanje
9.	Svojinski, obligacioni, porodični i bračni odnosi
10.	Katastar nepokretnosti i povraćaj zemljišta
11.	Radni odnosi, zapošljavanje i penzijsko osiguranje
12.	Nauka, tehnologija i razvoj
13.	Opšti privredni propisi
14.	Dobra od opštег interesa
15.	Životna sredina
16.	Javne nabavke, trgovina, turizam i ugostiteljstvo
17.	Građevinarstvo, i komunalno-stambene delatnosti
18.	Poljoprivreda
19.	Stočarstvo, šumarstvo, lov i ribolov
20.	Saobraćaj i komunikacije
21.	Obrazovanje i vaspitanje
22.	Kultura i sport
23.	Zdravstvena, socijalna i boračka zaštita
24.	Međunarodni ugovori

Atribut „Periodičnost“ označava koliko se često naplaćuje određeni namet i ima 9 vrijednosti. Atribut „Način plaćanja“ opisuje način na koji se može izvršiti uplata nameta i ima 4 vrijednosti, dok atribut „Kada se plaća“ označava vrijeme kada se namet plaća u odnosu na uslugu koju korisnik dobija njegovim plaćanjem i ima 3 vrijednosti.

Periodicnost	Način plaćanja	Kada se plaća namet
1. Dnevno		
2. Nedeljno		
3. Mjesečno		
4. Kvartalno	1. Uplatnica u banci ili pošti uz obavezu donošenja dokaza o uplati	1. Podnošenjem podneska
5. Sezonski	2. Elektronski uz obavezu donošenja dokaza o uplati iz banke	2. Po utvrđivanju visine nameta
6. Polugodišnje	3. Elektronski bez obaveze donošenja dokaza	3. Ostalo
7. Godišnje		
8. Jednokratno		
9. Ostalo		

## Export podataka u excel

Nakon uspješno izvršene pretrage, u tabeli se prikazuju nameti koji su rezultat pretrage. Radi preglednosti, izvršeno je straničenje tabele. Stranicama se pristupa putem linkova. Korisnik je u mogućnosti da eksportuje rezultate pretrage u excel putem ikonice.

Detaljnije	Šifra nameta	Naziv	Naziv na engleskom	Razvrstani naziv	Unijeti komentar	Primjena	Vrsti:
<a href="#">→</a>	1	Taksa za zahtjev, molbu i predlog, prijavu i drugi podnesak	Fee for request, appeal and proposal, application and other writs	Taksa za zahtjev, molbu i predlog, ...	<a href="#">💬</a>	Crna Gora	Takse admi
<a href="#">→</a>	2	Taksa za žalbe protiv akata koja donose organi lokalne uprave	Fee for complaint against the acts adopted by local self-government bodies	Taksa za žalbe protiv rješenja koje...	<a href="#">💬</a>	Crna Gora	Takse admi
<a href="#">→</a>	3	Taksa za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu	Fee for warning notice informing a tax payer to pay the Fee	Taksa za opomenu kojom se obveznik...	<a href="#">💬</a>	Crna Gora	Takse admi
<a href="#">→</a>	4	Taksa za sva rješenja koja donose organi	Fee for all decisions adopted by the	Taksa za sva rješenja koja donose organi	<a href="#">💬</a>	Crna Gora	Takse admi

Eksportom se dobija excel sa kolonama koje označavaju pojedine atributе. Pored 17 atributa po kojima se može vršiti pretraga baze registra, ovdje su vidljiva još 3: Šifra nameta, Osnovica / mjera naplate i Izuzeci.

A	B	C	D
Šifra nameta	Naziv	Naziv na engleskom	Razvrstani naziv
925	Taksa za zahtjev, molbu, predlog,	Fee for request, appeal, proposal,	Taksa za zahtjev, molbu, predlog, prijavu i drugi podnesak, ako ovom odlukom nije drugačije propisano, Bar
926	Taksa za žalbe protiv akata (rješenja)	Fee for complaints against the decisions	Taksa za žalbe protiv akata (rješenja) koje donose organi lokalne uprave i službe, ako ovom odlukom nije drugačije propisano, Bar
927	Taksa za opomenu kojom se obave	Fee for warning notice informing	Taksa za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu, Bar
928	Taksa za sva rješenja organa lokalne uprave	Fee for all the decisions of local organs	Taksa za sva rješenja organa lokalne uprave za koja nije propisana posebna taksa, Bar
929	Taksa za žalbu protiv rješenja lokalne uprave	Fee for appeal against the decision of the local authority	Taksa za žalbu protiv rješenja lokalnog porezskog organa donijetog u poreskom postupku, Bar
930	Taksa za poreske akte koje lokalni	Fee for tax documents which include the local tax acts	Taksa za poreske akte koje lokalni poreski organ donosi u poreskom postupku, Bar
931	Taksa na uložene vanredne pravne lje	Fee for submitted extraordinary legal documents	Taksa na uložene vanredne pravne lje, Bar
932	Taksa za uvjerenja koja izdaju org	Fee for certificates issued by the competent authority	Taksa za uvjerenja koja izdaju organi lokalne uprave, ako ovom odlukom nije drugačije propisano, Bar
933	Taksa za izvode iz javnih evidenci	Fee for excerpts from public records	Taksa za izvode iz javnih evidenci koje vode organi lokalne uprave i službe opštine, osim za izvode iz Tarifnog
934	Taksa za ovjereni potpis, prepisa,	Fee for certifying signatures, transcripts	Taksa za ovjereni potpis, prepisa, autentičnosti rukopisa i fotokopija (od svakog polutabaka originala), Bar
935	Taksa za ovjereni prevoda	Fee for translation certification	Taksa za ovjereni prevoda, Bar
936	Taksa za prepisivanje službenih akata	Fee for rewriting official documents	Taksa za prepisivanje službenih akata koje se vrši kod organa lokalne uprave i službe opštine
937	Taksa za prepisivanje akata ili drugih dokumenata	Fee for rewriting official documents	Taksa za prepisivanje akata ili drugih dokumenata na stranom jeziku od polutabaka originala
938	Taksa za ovjereni ugovora	Fee for contract certification	Taksa za ovjereni ugovora, Bar
939	Taksa za ovjereni punomoćnjak, saglasnost	Fee for certifying PoA, consents, agreements	Taksa za ovjereni punomoćnjak, saglasnosti, ličnih izjave i slično
940	Taksa za izvod iz matičnog registra za	Fee for marriage certificate	Taksa za izvod iz matičnog registra vjenčanja, Bar
941	Taksa za izvod iz matične knjige vj	Fee for marriage certificate	Taksa za izvod za taksa za izvod iz matične knjige vjenčanja inostranstvu (international marriage certificate), Bar
942	Taksa za naknadni upis iz inostranstva	Fee for subsequent entry from abroad	Taksa za naknadni upis iz inostranstva u matični registar vjenčanja po zahtjevu
943	Taksa za spise i radnje u postupku	Fee for documents and actions	Taksa za spise i radnje u postupku sklapanja braka u službenim prostorijama u toku radnog vremena
944	Taksa za spise i radnje u postupku	Fee for documents and actions	Taksa za spise i radnje u postupku sklapanja braka u službenim prostorijama van radnog vremena
945	Taksa za spise i radnje u postupku	Fee for documents and actions	Taksa za spise i radnje u postupku sklapanja braka van službenih prostorija
946	Taksa za zahtjev za izdavanje uslova	Fee for request to be issued	Taksa za zahtjev za izdavanje uslova za postavljanje odnosno građenje pomoćnog objekta
947	Taksa za rješenje kojim se odobra	Fee for the decision approving	Taksa za rješenje kojim se odobrava izgradnja pomoćnog objekta (garaze, ostave, ograde i sl.), Bar

Nazivi pojedinih atributa su dugački pa je u tabeli dat skraćeni prikaz naziva. Prelaskom miša preko takvih atributa otvara se „tooltip“ sa punim nazivom atributa.

Detaljnije	Šifra nameta	Naziv	Naziv na engleskom	Razvrstani naziv	Unijeti komentar	Primjena	Vrsti
	1	Taksa za zahtjev, molbu i predlog, prijavu i drugi podnesak	Fee for request, appeal and proposal, application and other writs	Taksa za zahtjev, molbu i predlog, ...		Crna Gora	Takse admi
	2	Taksa za zahtjev protiv akata koja donose organi lokalne uprave	against the acts adopted by local self-government bodies	Taksa za žalbe protiv rješenja koje...		Crna Gora	Takse admi
	3	Taksa za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu	Fee for warning notice informing a tax payer to pay the Fee	Taksa za opomenu kojom se obveznik ...		Crna Gora	Takse admi
	4	Taksa za sva rješenja koja donose organi	Fee for all decisions adopted by the	Taksa za sva rješenja koja donose organi		Crna Gora	Takse admi

Klikom na strelicu u koloni „Detaljnije“ dobija se detaljan prikaz svih atributa za izabrani namet.

Crna Gora Crna Gora  
Ministarstvo ekonomskog razvoja Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

POČETNA PRETRAGA UPUTSTVO PRIJAVI SE



### Pregledajte podatke o nametu

Šifra nameta*	Iznos nameta*
1	2,00 €;
Naziv*	Periodičnost plaćanja
Taksa za zahtjev, molbu i predlog, prijavu i drugi podnesak	Jednokratno
Razvrstani naziv*	Naziv na engleskom
Taksa za zahtjev, molbu i predlog, prijavu i drugi podnesak, ako ovim zakonom nije drugačije propisano	Fee for request, appeal and proposal, application and other writs
Primjena	Obveznik plaćanja
Crna Gora	Institucija

### Postavljanje komentara

Postavljanje komentara za konkretan namet vrši se klikom na ikonicu u koloni „Unijeti komentar“.



Detaljnije	Šifra nameta	Naziv	Naziv na engleskom	Razvrstani naziv	Unijeti komentar	Primjena	Vrste
	1	Taksa za zahtjev, molbu i predlog, prijavu i drugi podnesak	Fee for request, appeal and proposal, application and other writs	Taksa za zahtjev, molbu i predlog, ...		Crna Gora	Takse admini
	2	Taksa za žalbe protiv akata koja donose organi lokalne uprave	Fee for complaint against the acts adopted by local self-government bodies	Taksa za žalbe protiv rješenja koje...		Crna Gora	Takse admini
	3	Taksa za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu	Fee for warning notice informing a tax payer to pay the fee	Taksa za opomenu kojom se obveznik ...		Crna Gora	Takse admini
		Taksa za sva rješenja	Fee for all decisions	Taksa za sva rješenja			Takse

Kako bi korisnik mogao da postavi komentar na namet, prvo se mora prijaviti unošenjem korisničkog imena i lozinke.



Registrar nameta

Prijava

Korisničko ime


Lozinka

[PRIJAVI SE](#)

Nemate nalog? [Registracija](#)

Zaboravili ste šifru? [Pošalji na e-mail adresu](#)

Ukoliko se prijavljuje prvi put, korisnik treba najprije da se registruje unošenjem podataka u 4 obavezna polja.



Crna Gora Crna Gora  
Ministarstvo ekonomskog razvoja Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

**POČETNA**

### Registracija

Ime\* \_\_\_\_\_

Korisničko ime\* \_\_\_\_\_

Prezime\* \_\_\_\_\_

Lozinka\* \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Lozinka (potvrda)\* \_\_\_\_\_

Sektor \_\_\_\_\_


**REGISTRUJ SE**

Imaće nalog? [Prijava](#)

Ukoliko korisnik želi da ostavi komentar ili postavi pitanje koje nije direktno vezano za konkretni namet, već na Registar uopšteno, to može uraditi slanjem mejla na [scc@scc.org.me](mailto:scc@scc.org.me).

### Pretraga baze licenci

Pretraga nameta po licencama se vrši tako što se nakon ulaska na pretragu Registra, izabere pretraga licenci.



Crna Gora Crna Gora  
Ministarstvo ekonomskog razvoja Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

**POČETNA** **PRETRAGA** **UPUTSTVO** **PRIJAVI SE**

Postoji „direktni“ namet, koji je vezan isključivo za određenu licencu i „indirektni“ namet koji se može naći kod više licenci i obično se veže za pribavljanje potrebe dokumentacije za dobijanje licence.


**NAMETI** **LICENCE**

### Pretraga licenci

Naziv \_\_\_\_\_

**POKRENI PRETRAGU**

Pretraga se vrši unošenjem naziva ili dijela naziva licence. Rezultat pretrage je spisak nameta koje je potrebno platiti da bi se dobila licenca. Postoji „direktni“ namet, koji je vezan isključivo za određenu licencu i „indirektni“ namet koji se može naći kod više licenci i obično se veže za pribavljanje potrebine dokumentacije za dobijanje licence. Nazivi pojedinih nameta u tabeli koja se dobija pretragom su dugački pa je u tabeli dat skraćeni prikaz naziva. Prelaskom miša preko takvih atributa otvara se „tooltip“ sa punim nazivom.



The screenshot shows a web interface for the Ministry of Economic Development, Finance and Social Affairs of Montenegro. The top navigation bar includes the Montenegrin coat of arms, the text "Crna Gora" and "Ministarstvo ekonomskog razvoja Ministarstvo finansija i socijalnog staranja", and links for "POČETNA", "PRETRAGA", "UPUTSTVO", and a green button "PRIJAVA SE". Below the navigation is a search bar with placeholder text "Type here to search". The main content area displays a table of search results for license fees:

Naziv licence	Naziv licence na engleskom	Link e-licence	Direktni namet br. 1	Direktni namet br. 2	Direktni namet br. 3	Indirektni namet br. 1	Indir br. 2
Odobrenje za emitovanje posredstvom frekvencija za analognu ili digitalnu zemaljsku radio-difuziju	Approval for broadcast using the frequencies for analogue or digital land-based radio broadcast	Portal eUprrave Crne Gore (euprrava.me)	Naknada za razmatranje prijave na j...	Jednokratna naknada za registraciju...		Godišnja naknada za emitovanje	
Odobrenje za pružanje AVM usluga na zahtjev posredstvom elektronske komunikacione mreže bez upotrebe zemaljskih radio-difuznih frekvencija	Approval for provision of AVM services upon the request without using radio broadcast frequencies	Portal eUprrave Crne Gore (euprrava.me)	Jednokratna naknada za razmatranje ...	Jednokratna naknada za registraciju...		Godišnja naknada za pružanje AVM us...	

The bottom status bar shows standard Windows icons for task switching, volume, and battery level, along with the text "5:18 PM", "SRP", and the date "3/3/2021".

Kako bi korisnik dobio informaciju o iznosu nameta koji treba da plati da dobije licencu, klikom na naziv nameta otvara se prozor koji daje sve opcije za određeni (grupisani) namet. Obzirom da namet može da ima više razvrstanih vrijednosti, potrebno je u novom prozoru izabrati onaj razvrstani namet koji odgovara korisniku (npr. ako se radi o licenci za izdavanje lijekova, treba izabrati tačan razvrstani namet u zavisnosti od vrste lijeka).